

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

STUDY

You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ [www.saexampapers.co.za](http://www.saexampapers.co.za)



SA EXAM  
PAPERS



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS

**SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE (FAL)**

**PAMPIRI YA BORARO (P3)**

**2017**

**MATSHWAO: 80**

**NAKO: Dihora tse 2½**

**Pampiri ena e na le maqephe a 7.**

**DITAELO LE DIKELETSO HO MOHLAHLOBUWA**

1. Pampiri ena e arotswe DIKAROLO TSE THARO, e leng:  

KAROLO YA A: Moqoqo	(50)
KAROLO YA B: Ditema tsa kgokahano tse telele	(30)
KAROLO YA C: Ditema tsa kgokahano tse kgutshwane	(20)
2. Araba potso E LE NNGWE KAROLONG E NNGWE le E NNGWE.
3. Araba dipotso TSOHLE ka Sesotho.
4. Qala KAROLO E NNGWE le E NNGWE leqepheng LE LETJHA.
5. Karolong e nngwe le e nngwe o tlameha ho etsa moralo wa ho ngola (ka ho iketsetsa mmapa wa monahano/daekramo/tjhate/lenane la dintlha tseo o tla ngola ka tsona). Boela o lekole botjha mosebetsi wa hao, o be o lokise diphoso. Moralo wa hao o tle/hlahe PELE ho tema e nngwe le e nngwe.
6. Mekgwaritso yohle e totobatswe hantle hore ke mekgwaritso ka ho habahanya/seha mola ho tloha hodimo ho ya tlase, NTLE LE nehelano e tlo tshwauwa.
7. O eletswa ho sebedisa nako ya hao tjena:  

KAROLO YA A: Metsotso e 80
KAROLO YA B: Metsotso e 40
KAROLO YA C: Metsotso e 30
8. Nomora dikarabo tsa hao feela jwalo ka ha dipotso di nomorilwe pampiring ya dipotso.
9. Ngola sehlooho se loketseng potso eo o e kgethileng.
10. Sehlooho se se ke sa balellwa ha ho balwa palo ya mantswa.
11. Ngola ka mongolo o makgethe o balehang.

**KAROLO YA A: MOQOQO****POTSO YA 1**

Kgetha sehlooho SE LE SENG, mme o ngole moqoqo wa bolelele ba mantswe a 250 ho isa ho a 300. Ha o kgethile ho ngola ka setshwantsho, o nehe moqoqo wa hao sehlooho. Hopola ho etsa moralo, mme o be o boele o lekole moqoqo wa hao botjha ho hlaola diphoso.

- 1.1 Mathata a bakwang ke tshilafatso ya moya naheng ya rona. [50]
- 1.2 Ke ile ka hola jwalo ke hodiswa ke moditjhaba eo. [50]
- 1.3 Dintle le dimpe tsa ho ba ngwana wa matsibolo lapeng. [50]
- 1.4 Matsholo a boipelaetso diyunivesithing tsa rona a senya bokamoso ba baithuti. Na o a dumela? [50]
- 1.5 Seo setjhaba se ka se etsang ho thusa malapa a se nang batswadi. [50]
- 1.6. Sheba setshwantsho, mme o qoqe ka seo se se qholotsang maikutlong a hao. Neha moqoqo wa hao sehlooho.

1.6.1



[Se qotsitse le ho lokiswa botjha ho tswa makasineng ya *Jet Club*, Phato, 2016]

[50]

1.6.2



[Se qotsitse le ho lokiswa ho tswa ho [www.google/big five](http://www.google/big five)]

[50]

1.6.3



[Se qotsitse le ho lokiswa botjha ho tswa makasineng ya *Succeed*, Phupu 2013]

[50]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A:**

**50**

**KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE****POTSO YA 2**

Kgetha, mme o ngole tema E LE NNGWE ya bolelele ba mantswe a 120 ho isa ho a 150. Hopola ho etsa moralo, mme o be o boele o lekole tema ya hao botjha ho hlaola diphoso.

**2.1 LENGOLO**

Balaolasephethephethe ha ba iponahatse mateanong a ditsela ka nako eo sephethephethe se leng matla ka yona. Ngolla mookamedi wa bona **lengolo** o tletlebe ka sena.

**[30]****2.2 TOKOMANE YA BOITSEBISO LE BOIPHIPLELO (CV) HAMMOHO LE LENGOLO LA KOPO YA MOSEBETSI**

Dikae Sebetwane o kgahlilwe ke phatlalatso ya sekgeo sa mosebetsi o latelang. O na le mangolo le boiphiplelo tse batlehang sekgeong sena sa mosebetsi. Ngola **Tokomane ya Boitsebiso le Boiphiplelo (CV) hammoho le lengolo le kopang mosebetsi** tsa Dikae.

Phatlalatso ya sekgeo sa mosebetsi:

<p><b>MOTJEKO FM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PHATLATATSO YA SEK GEO SA MOSEBETSI WA SEBOHODI SA DIPADI</b></p> <p>Mokopi wa mosebetsi o lokela ho ba le tse latelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boiphiplelo ba lemo tse pedi.</li> <li>• Lengolo la Materiki.</li> <li>• Dipoloma ya boqolotsi ba ditaba.</li> <li>• Dipoloma ho tsa taolo ya dipapadi.</li> <li>• Bokgoni ba ho sebedisa khomphutha.</li> <li>• Tsebo ya dipuo tsa semmuso tse mmalwa.</li> </ul> <p>Boikarabelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ho araba mehala</li> <li>• ho inthaviwa</li> <li>• ho hlophisa dikopano</li> </ul> <p>Bakopi ba mosebetsi ona ba ka romella ditokomane tsa Boitsebiso le Boiphiplelo (CV) tsa bona ho monghadi FKF Mosia, atereseng tse latelang:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td> <p>Aterese: P.O. Box 515 Thabong 9463            Mohala: 057 931 0349            Emeili: <a href="mailto:mosiaf@motjeko.com">mosiaf@motjeko.com</a>            Fekese: 086 093 2456  <b>Letsatsi la ho qetela la dikopo:            23 Phato 2017</b></p> </td> </tr> </table>	<p>Aterese: P.O. Box 515 Thabong 9463            Mohala: 057 931 0349            Emeili: <a href="mailto:mosiaf@motjeko.com">mosiaf@motjeko.com</a>            Fekese: 086 093 2456  <b>Letsatsi la ho qetela la dikopo:            23 Phato 2017</b></p>
<p>Aterese: P.O. Box 515 Thabong 9463            Mohala: 057 931 0349            Emeili: <a href="mailto:mosiaf@motjeko.com">mosiaf@motjeko.com</a>            Fekese: 086 093 2456  <b>Letsatsi la ho qetela la dikopo:            23 Phato 2017</b></p>	

**[30]**

2.3 **TEKOLOKAKARETSO/BOIKGOPOTSO**

O ne o etetse laeboraring e ntjha e sa tswa bulwa motseng wa heno. Ngola **boikgopotso/tekolokakaretso** ka laeborari eo.

[30]

2.4 **PUO**

O kgalala ya mmino, mme o menngwe ho ya tshetlehela dibini tse ntseng di hola puo ya kamoo di lokelang ho itshwara kateng hore di atlehe indastering ya mmino. Ngola **puo** eo.

[30]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 30**

**KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE****POTSO YA 3**

Kgetha, mme o ngole tema E LE NNGWE ya bolelele ba mantswe a 80 ho isa ho a 100. Hopola ho etsa moralo, mme o be o boele o lekole tema ya hao botjha ho hlaola diphoso.

**3.1 PHOUSERARA**

Mokgatlo wa batjha ba motse wa heno o memme sehlopha se tsebahalang sa mmino wa sedumedi ho tla keteka kgwedi ya batjha le lona. Etsa/ngola **phousetara** e tsebisang ka mokete oo.

**[20]****3.2 POSEKARETE**

O sebakeng sa ho phomola naheng ya boahisane. Ngolla ngwaneno **posekarete** o mo tsebise ka botle ba sebaka seo.

**[20]****3.3 DITAELO**

Motswalle wa hao o rerile ho o etela matsatsing a phomolo, mme e tla be e le lekgetlo la pele a o etela. Mo ngolle **ditaelo** tsa kamoo ho jewang/phomosetswang dijo tsa mantsiboya kateng lapeng leno.

**[20]****MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C: 20****MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 100**